

laissez-vous conter

les Pyrénées Cathares, pays d'art et d'histoire



Esclagne



Corbeau de pierre
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d'Olmes

Du Moyen Âge à nos jours

Au XIII^e siècle, Esclagne est très vraisemblablement un lieu habité puisqu'il en est fait mention dans les registres d'Inquisition. " Arnaud Raimond d'Esclagne [...] et son frère Raimond d'Esclagne vinrent au castrum de Montségur voir des parfaits [...] ". Déposition de Béranger de Lavelanet devant l'Inquisition, 1244. Après la croisade contre les cathares, le village est donné à la famille de Lévis, venue d'Île-de-France. La forme du centre actuel correspond probablement au noyau primitif. Une architecture à pans de bois se devine sous le crépi de plusieurs maisons et des corbeaux de pierre dépassent de certaines façades.



Esclagne orienté ouest-est © Jacques Jany

Monde demòran a Esclanha almens dempuèi lo sègle XIII, puèi qu'es citat dins los interrogatòris menats contra los cathars. Probable que se limita d'aquel temps al centre del vilatge d'ara. Sens cap de glèisa, los d'Esclanha dependon de La Ròca d'Òlmes. L'escòla, creada en 1869, foguèt dubèrta fins a 1995. Entre 1912 e 1925 se bota en plaça lo projècte d'adduccion en aiga potabla.

Esclagne was inhabited from at least the 13th century, as it was cited in interrogations carried out against the Cathars. At that time, it probably only encompassed the current village centre. As there was no church here, the villagers would go to Laroque d'Olmes. The school, founded in 1869, continued to function until 1995. The drinking water supply project was created between 1912 and 1925.

Esclagne es un lugar que fue habitado desde al menos el siglo XIII ya que viene citado en los interrogatorios contra los albigenses. Era sin duda sólo lo que es hoy en centro del pueblo. Como no poseía iglesia los parroquianos dependían de Laroque d'Olmes. La escuela, creada en 1869, funcionó hasta 1995. El proyecto de acometida de agua potable se realizó entre 1912 y 1925.



Cadastré " napoléonien " 1841-1842, orienté ouest-est
© Paul Ramirez / Club photo du Pays d'Olmes

Esclagne n'a jamais possédé d'église et dépend de Laroque d'Olmes (Saint-Martin de Cirzas, puis Notre-Dame du Pont). À la Révolution française, la communauté est suffisamment cohérente pour devenir une commune. En 1866, le conseil municipal se propose de créer une école mixte pour les 39 enfants, âgés de 4 à 15 ans, qui se rendent quotidiennement à Laroque d'Olmes. Le projet aboutit en 1869 et l'école fonctionne jusqu'en 1995. Entre 1912 et 1925, un projet d'adduction en eau potable voit le jour. Il compte trois bornes-fontaines, deux abreuvoirs et le lavoir (aujourd'hui disparus).